




Ho thusa Ntatemoholo ho Fola



Siboniso Cliford Mashabane





Ke nako ya dijo tsa hoseng.

Ba lelepa kaofela ba dula tafoleng.

Ba emetse ntatemoholo ho ba le bona.


Jo we! Ntatemoholo a thella, a wa pu! A
lemala letsoho haholo.



Ntatemoholo o sepetlele. Dingaka di kgonne ho lokisa masapo a hae a robehileng a letsoho.

“Natemoholo, o hloka ho dula sepetlele matsatsinyana,” ho bolela ngaka.

Ntatemoholo o tsofetse, ho tla nka nako hore a fole hantle.







Ka mantaha, nkgono le Palesa ba fihla
sepetlele ho tla rapella ntatemoholo.

“Dithapelo tsa rona di tla o thusa hore o fole
ka pele,” ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela Ntatemoholo.



Ka labobedi, mme le Fumane ba tlisetsa ntatemoholo diapole le dipanana.

“Ditholwana di tla o thusa hore o fole ka pele,” ho bolela Fumane.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo.







Ka laboraro, Palesa le ntate ba tlisetsa ntatemoholo buka hore a tle a bale.

“Ho bala ho tla o thusa hore o fole ka pele,”
ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo.



Ka labone, Fumane le malome Mosa ba
tlisetsa ntatemoholo seyalemoya.

“Ho mamela mmino ho tla o thusa hore o fole
ka pele,” ho bolela Palesa.

“Ke a leboha,” ho bolela ntatemoholo







Ka labohlano, Ngaka ya hlahloba lestoho la ntaemohlo.

“Letsoho la hao le fola hantle, ntatemoholo. O ka ya hae. Empa o hloka ho kgutla ka mantaha bakeng sa ho hlahlobuwa,” ho bolela ngaka.

Ke ya leboha,” ho bolela ntatemoholo.



Ntatemoholo o itokiseditse ho ya hae!

Fumane le ntate ba sepetlele ho tlo lata
ntatemoholo.

“Bohle ba thabile ha ntatemoholo a kgutlela
hae,” ho bolela Fumane.







Lapeng, Palesa, mme, nkgono le malome
Mosa ba itokiseditse ho amohela
ntatemoholo.

Nkgono o bakile kuku.

Malome Mosa o besa nama.

Mme o beha dipoleiti tafoleng.

Palesa yena a butswela dibalune.



Ntaemoholo o khutlile!

Bohle ba thabile.

“Ke a leboha, lelapa laka,” ho bolela
ntatemholo. “Lerato la lona le mphodisitse!”